

<b>Амма улууѳа, Амма нэѳилиэгин “Сардаана” ОСК</b>	<b>Иитээччи:</b> Захарова Евдокия Григорьевна
<b>Дьарык</b>	Тылы сайыннарыы
<b>Бөлөѳө</b>	Орто бөлөх
<b>Дьарык барыла (темата)</b>	<b>Сааскы дьыл кэмигэр айан</b>
<b>Буолар кэмэ</b>	Бам ыйа
<b>Дьарык тиибэ</b>	Санганы биллэри
<b>Дьарык керунэ</b>	Булкаас- уус – уран айымнһы, тыл сайдыыта, кэрэ эйгэ, ахсаан, өнү – дьүһүнү араарыы, эти –сиини эрчийи, тулалыыр эйгэ
<b>Дьарык сыала</b>	Бөлөбүнэн үлэ нөнүө тулалыыр эйгэни кытта билсии Уус - уран айымнһыга умсугутуу, интэриэстэрин тардыы Оѳо сангарар санатын, толкуйдуур сайыннарыы, тыл саппааһын байытыы
<b>Соруга</b>	Хоһоон ис изйиитигэр тирэбирэн, бэйэ изйиитин уьугуннарыы, ис туругу иитинии, санааны саабылааьын. Сизэрдээх быһыыга - майгыга иитии.
<b>Уруок тэрилэ</b>	Хартыыналар Ааптар мэтириэтэ Сибэккилэр Пазл Магнитофон Куукула
<b>Дьарык хаамыыта</b>	Тэрээһин – турукка киллэри (2 мүн) Артикуляцияѳа дьарык (1 мүн) Тургутан көрөр кэпсэтии (5 мүн) Толкуйдуур дьөбүрү сайыннарыы (3 мүн) Физ тохтобул (1 мүн)

	Хоһоону аабы, ырытыһы (2 мүн) Түмүк оноруу (1 мүн)
<b>Личностно- значимая проблема (Сүрүн өйдөбүл)</b>	Бэйэ- бэйэбэ болжомтолоох буолуу, эйэлээх сыһыан, өйдөһүү – олох сүрүн өйдөбүллэрэ. Үтүө санаа идеята Бииргэ улэлиир уеруйэх – дьону кытта бииргэ алтыһан уерэнэр, улэлиир араас ньыманы бабылыыр (пааранан, биирдиилээн, белебунэн уо.д.а)
<b>Дьарык көрүнэ уонна кизбэ</b>	Сайыннарылаах дьарык технологията - бөлөбүнэн куолаан үлэ,бэйэ санаатын этии, оҕо көхтөөх кыттааччы, чинчийээччи, саһаны арыһааччы буоларын ситиһии.

**Дьарык хаамыта**

<b>Дьарык хаамыта</b>	<b>Бириэ мэтэ</b>	<b>Уерэтэр, сайыннарап сорудахтар</b>	<b>Иитээччи үлэтэ</b>	<b>Оҕо үлэтэ</b>	<b>Улэ керунэ</b>
<b>1.Тэрээһин.</b> Оҕолору турукка киллэрии	1 м.	Уос - тыл эрчиллиилэрин оноруу	Үтүө кунунэн!  Хамсанылары көрдөрүү	Оҕолор болжомтолорун иитээччигэ хатыылар.  Оҕолор үтүктэллэр	Оҕолор төгүрүччү туран, бэйэ-бэйэлэригэр мичээрдээн дорооболоһоллор.
<b>2. Тургутан көрөр кэпсэтии</b>	2 м		Бүгүн сизгтиспитинэн интэриэһинэй		Оҕо саһарап дьобурун сайыннары, тыл саһааһын

		<p>дйикти айанна турунуохпут. (зал устун хаамаллар)</p> <p>Бастакы тохтобулбутун бу хартыынаҕа оноробут.</p> <p><u>Сайын.</u> Сайыны ким таптыырый? Тоҕо?</p> <p><u>Күһүн</u></p> <p><u>Кыһын</u></p>	<p>Оҕолор эппиэттииллэр, тоҕо сөбүлүүлэрин, сөбүлээбэтгэрин быһаараллар.</p> <p>Оҕолор хатылыыллар</p>	байытыы, бэйэҕэ болҕомтолоох буолууга иитии
		<p>Оҕолоор, биһиги ааҕар, үөрэтэр хоһооннорбутун барытын Амма Даайыс суруйбута дии. (автор мэтириэтэ) Дьыл кэмнэринэн хоһооннорун аахтарыы</p> <p>Салгыы айан</p>		

	3 м	Пазл хомуйуу (Сааскылаанаҕа көмөлөһөн, ньургуһун сибэккини таһаараллар)	<p><b>Сааска ыалдыттааһын</b> Куукулалыын – Сааскылааналыын кэпсэтии</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оҕолоор, бу ханнык сибэккиний</li> <li>- Кини хаһан үүнэрий</li> <li>- Хайдах сибэккиний</li> </ul> <p>Ньургуһун хаартыскалары көрүү</p>	<p>Оҕолор билигин ханнык дыл кэмэ буоларын быһаараллар.</p> <p>Ньургуһун</p> <p>Саас</p> <p>араҕас</p>	Толкуйдуур дыбуурдарын сайыннары
	2	Ол иһин хайдах танныахтаахпыт	Оҕолоор, Сааскылаанабыт тугу эрэ сангарар да, иһиллибэт дии. Халлаан сылһыан, таһырдыа наһаа чараастык сылдыбыт, ол иһин күөмэйэ ыалдыбыт	<p>Оҕолор чуумпуран истэ сатыыллар.</p> <p>Погодаҕа сөп түбэһэрдик танныахтаахпыт. Сааскы салгын кутталлаах.</p>	Доруобуйаны көрүнүү

<b>Физ тохтобул</b>	2	Музыкнана хамсанылар	Ньургуһун сибэки тыллытын көрдөрөр хамсанылар	Оҗолор үтүктэллэр	Эти – сиини эрчийи, сэргэхсити
<b>Көбүлээһин</b>	2	Сааскылаанаб ыт сибэки ньургуһун сибэкини көрүөн баҗарбыт эбит. Хайдах гынабыт, көмөлөһөбүт дуо?	Айаннаан иһэн ньургуһун сибэки туһунан иһитиннэри Хаар анныгар ньургуһуннары булуу Бары биирдии сибэкини үргүөххэ.  Оҗолоор, биһиги сааһы аҗаллыбыт дии, маннайгы сибэкини биһиги буллубут.	Көрдүү барабыт дуо?	Интэриэһи тарды

<b>Рефлексия</b>	2	Хооону аахарыы  Бүгүннү дьарыктан тугу биллибитий? Ханнык дьыл кэмнэрэ бааллар эбитий? Ньургунун хаһан үүнэр эбитий? Саас хайдах танна сылдыахтаах эбишпитий?..	Ньургунмутун туган, төгүрүччү олорон, бу кэрэчээн сибэкки туһунан хооон аабыаха.	Оболор эпшиэттэһэллэр.	
------------------	---	---	--	---------------------------	--

Түмүк	1		<p>Дбыл 4 араас кэмнээх эбит. Бары уратылар. Ньургуһун сибэкки хорсун, тымныыттан куттаммат... Айылҕаны харыстаан, тэпсимэн</p> <p>Түмүккэ үөрэппит хоһооммутун Рустам ааҕытынан түмүктүөххэ.</p> <p>Маладыастар, бары көхтөөх кыттыны ыллыгыт. Сааскылаанаа, эн төһө дуоһуйдун. Оҕолор эйиэхэ көмөлөстүлэр дии.</p>		Харыстабыллаах сыһыаны ингэри
-------	---	--	--	--	----------------------------------